

CFP BOARD

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER BOARD OF STANDARDS, INC.

EXAM ADMIN	OVERALL			FIRST TIME TAKERS			REPEATERS		
	SAT	PASSED	PASS RATE	SAT	PASSED	PASS RATE	SAT	PASSED	PASS RATE
22-Mar	2,705	1,744	65%	1,944	1,304	67%	761	440	58%
↑ New Exam Blueprint Deployed March 2022									
21-Nov	3,570	2,062	58%	2,685	1,659	62%	885	403	46%
21-Jul	2,539	1,576	62%	1,910	1,251	65%	629	325	52%
21-Mar	2,686	1,694	63%	1,937	1,306	67%	749	388	52%
20-Nov	2,392	1,425	60%	1,832	1,173	64%	560	252	45%
20-Sep	2,153	1,394	65%	1,629	1,119	69%	524	275	52%
20-Mar	2,597	1,632	63%	1,896	1,261	67%	701	371	53%
19-Nov	2,991	1,866	62%	2,304	1,527	66%	687	339	49%
19-Jul	2,701	1,682	62%	2,037	1,375	68%	664	307	46%
19-Mar	2,852	1,753	62%	2,048	1,344	66%	804	409	51%
18-Nov	2,887	1,773	61%	2,186	1,412	65%	701	361	52%
18-Jul	2,877	1,613	56%	2,123	1,282	60%	754	331	44%
18-Mar	2,797	1,715	61%	2,055	1,346	66%	742	369	50%
17-Nov	2,764	1,779	64%	2,152	1,459	69%	612	320	52%
17-Jul	2,235	1,440	64%	1,673	1,146	69%	562	294	52%
17-Mar	2,510	1,561	62%	1,818	1,224	67%	692	337	49%
16-Nov	2,587	1,634	63%	2,026	1,360	67%	561	274	49%
16-Jul	2,240	1,468	66%	1,773	1,241	70%	467	227	49%
16-Mar	2,149	1,391	65%	1,602	1,101	69%	547	290	53%
↑ New Exam Blueprint Deployed March 2016									
15-Nov	2,352	1,528	65%	1,834	1,270	69%	518	258	50%
15-Jul	1,810	1,273	70%	1,446	1,055	73%	364	218	60%
15-Mar	1,835	1,262	69%	1,383	1,017	74%	452	245	54%
14-Nov	2,107	1,384	66%	1,647	1,138	69%	460	246	54%
14-Jul	1,386	894	65%	1,083	738	68%	303	156	52%
14-Mar	1,491	935	63%	1,123	760	68%	368	175	48%
13-Nov	1,731	1,099	64%	1,297	879	68%	434	220	51%
13-Jul	1,417	905	64%	1,076	732	68%	341	173	51%
13-Mar	1,526	955	63%	1,121	747	67%	405	208	51%
12-Nov	2,107	1,354	64%	1,645	1,124	68%	462	230	50%
12-Jul	1,792	1,124	63%	1,397	935	67%	395	189	48%
12-Mar	1,754	1,037	59%	1,175	794	68%	579	243	42%
11-Nov	4,064	2,465	61%	3,053	1,969	65%	1,011	498	49%
11-Jul	2,444	1,279	52%	1,794	1,042	58%	650	237	37%
11-Mar	2,064	1,237	60%	1,431	945	66%	633	292	46%
10-Nov	2,384	1,224	51%	1,689	954	57%	695	206	30%
10-Jul	1,852	982	53%	1,369	783	61%	483	199	41%
10-Mar	1,973	1,034	52%	1,419	826	58%	554	208	38%
9-Nov	2,125	1,149	54%	1,530	912	60%	595	237	40%
9-Jul	1,872	943	50%	1,417	795	56%	455	148	33%

9-Mar	2,062	1,083	53%	1,461	858	59%	601	225	37%
8-Nov	2,320	1,290	56%	1,795	1,072	60%	528	226	43%
8-Jul	2,249	1,222	54%	1,771	1,049	59%	478	173	36%
8-Mar	2,339	1,340	57%	1,638	1,032	63%	701	308	44%
7-Nov	2,778	1,681	61%	2,104	1,341	64%	674	340	50%
7-Jul	2,307	1,180	51%	1,814	1,027	57%	493	153	31%
7-Mar	2,225	1,358	61%	1,684	1,116	66%	541	242	45%
6-Nov	3,637	1,954	54%	2,661	1,600	60%	989	354	36%
6-Jul	3,040	1,776	58%	2,435	1,539	63%	628	237	38%
6-Mar	2,607	1,615	62%	1,979	1,301	66%	645	314	49%
5-Nov	2,702	1,690	63%	2,042	1,377	63%	660	313	47%
5-Jul	2,228	1,294	58%	1,732	1,078	62%	496	216	44%
5-Mar	2,117	1,222	58%	1,597	996	62%	520	226	43%
4-Nov	2,340	1,463	63%	1,828	1,225	67%	512	238	46%
4-Jul	2,104	1,266	60%	1,622	1,040	64%	482	226	47%
4-Mar	2,095	1,160	55%	1,562	951	61%	533	209	39%
3-Nov	2,388	1,392	58%	1,829	1,137	62%	559	255	46%
3-Jul	1,963	1,123	57%	1,529	919	60%	434	204	47%
3-Mar	1,990	1,134	57%	1,444	878	61%	546	256	47%
2-Nov	2,421	1,442	60%	1,819	1,123	62%	602	319	53%
2-Jul	1,869	947	51%	1,450	798	55%	419	149	36%
2-Mar	1,645	823	50%	1,234	682	55%	411	141	33%
1-Nov	2,053	1,143	56%	1,574	941	60%	479	202	42%
1-Jul	1,728	936	54%	1,323	764	58%	405	172	42%
1-Mar	1,579	895	57%	1,057	649	61%	522	246	47%
Nov-00	2,102	1,066	51%	1,596	902	57%	506	163	32%
Jul-00	1,487	784	53%	1,128	643	57%	359	141	39%
Mar-00	1,422	880	62%	992	661	67%	430	219	51%
Nov-99	1,920	1,042	54%	1,496	854	57%	424	188	44%
Jul-99	1,342	743	55%	990	608	61%	352	135	38%
Mar-99	1,171	643	55%	796	473	59%	375	170	45%
Nov-98	1,819	1,016	56%	1,399	827	59%	420	189	45%
Jul-98	1,363	801	59%	1,074	680	63%	289	121	42%
Mar-98	1,278	669	52%	959	570	59%	319	99	31%
Nov-97	1,758	998	57%	1,330	818	62%	428	178	42%
Jul-97	1,377	823	60%	1,070	686	64%	307	137	45%
Mar-97	1,456	912	63%	1,259	834	66%	197	78	40%
Jul-96	1,861	1,212	65%	1,571	1,097	70%	290	115	40%
Feb-96	1,442	954	66%	1,215	839	69%	227	115	51%
Jul-95	1,151	680	59%	985	610	62%	166	70	42%
Feb-95	972	610	63%						
Jul-94	670	355	53%						
Feb-94	283	160	56%						
Jul-93	239	134	56%						
Feb-93	176	88	50%						
Jul-92	1,143	480	42%						
Nov-91	163	81	50%						